



Central University of
Technology, Free State

DITHUTO KA MARANGRANG

KA BOKGUTSHWANE



Baithuti ba 40%
ba tla tswelapele
ho ithutela
malapeng.



Dithuto di ntse
di tla tswelapele
ka marangrang.



Sebedisa metjha
yohle ya ho
ithutela lapeng.



Sheba Khalendara
ya Dithuto e
Fetotsweng ya
Mohato wa bobedi.



Ho phethela selemo sa
dithuto sa 2020 e ntse e
le maikemisetso a
maholo.



- Nnetefatsa hore o na le disebediswa tse nepahetseng.
- Sireletsa le ho boloka disebediswa tsa hao.
- Tjhatjha disebediswa tsa hao ho qoba mathata ha motlakase o ka tima.
- Nnetefatsa hore o sebakeng se nang le kgokahano.
- Boloka mosebetsi wa hao ka metjha e fapaneng (back up).
- E ba le kabelo dithutong tsa hao ka marangrang.
- Dula o buisana le barupedi le bomphato ba hao kgafetsa.



- Iketsetse sebaka seo o tla balla ho sona.
- Hlola kgatelopele ya hao.
- Iketsetse lenane la mesebetsi ya letsatsi.
- Tsitlallela ho phetha mesebetsi ya hao ya letsatsi.
- Fokotsa ditshitiso.
- Nka kgefutso.



Hlola bophelo ba hao mme o ele hloko matshwao a tshwaetso. Dula o ithlakisa hape o ja dijo tse matlafatsang. Fokotsa ho kopana le batho mme o ipoloke.



Nnetefatsa hore o itekanetse kelellong. Sebedisa ditshebeletso tsa tshehetso tsa CUT. Itlolake, o se ke wa hlahella feela ha o hloka thuso.

Ha o hloka lesedi le batsi, etela:

<https://www.cut.ac.za/studying-remotely>

studentsupport@cut.ac.za

data@cut.ac.za

ethuto@cut.ac.za